

Número	Av. Cont.	Exame 1	Exame 2	N. Final
60109				NA
81179				NA
82378				NA
83649			5.2	NA
88020	13.3			NA
89534	11.1	8.1	10.8	11
91127	14.7	11.6		13
92619	11.4			NA
93112			6.4	RE
93357			14.5	15
93635	7.5			NA
94116				NA
94209				NA
95752				NA
95980	5.5			NA
96054	4.0			NA
96336	12.7			NA
96399	13.7	7.7	7.6	10
96524	19.1	15.6	18.2	19
96601	14.2		7.7	10
97331				NA
97473	6.8	4.4	3.8	RE
98855	19.2	18.5		19
99256				NA
99285		8.7	11.5	12
99398	11.6	6.5	7.1	RE
99399	15.2	13.4		14
99400	17.2	14.9	17.0	17
99401	13.9	11.3	14.2	14
99402	14.0	12.2		13
99403	14.2	9.3	11.2	12
99404	8.5			NA
99405	13.2	9.0	13.1	13
99406	14.9	8.9		11
99407	13.7	10.7	12.0	13
99409	17.9	18.5		18
99410				NA
99411	12.1	12.7		13
99412	16.0	14.8		15
99413	10.4	9.1	5.2	10
99414	17.0	12.4	13.8	15
99415	11.1	13.7		14
99416	12.3	5.8	6.7	RE
99417	11.7	7.0	8.6	10
99418	12.6	8.3	6.2	10
99419				NA
99420	15.5	10.1	9.0	12
99421				NA
99422	8.6	11.5		12
99423	14.0	12.7		13
99424	15.1	10.0	14.7	15
99425	14.2	9.3	10.1	11

99426	14.9	9.3	10.7		12
99427	14.1	10.9	10.8		12
99428	8.9			NA	
99429	13.9	7.7	11.4		12
99430	12.1	9.3	11.7		12
99431	10.8			NA	
99432	16.5	9.4			12
99433	18.7	17.5			17
99434	13.5	13.9			14
99435	16.9	14.5	13.4		15
99436	19.2	19.1			20
99437	13.9	15.5			16
99438	13.0	7.1		RE	
99439	11.6	7.1	4.9	RE	
99440	12.3	10.2			11
99441	14.3	15.5			16
99442	14.7	9.5	14.7		15
99443	8.6		4.8	RE	
99444	15.4	8.4			11
99445	11.6	10.1			11
99446	16.0	8.7	8.3		11
99447	17.8	17.8			18
99448	17.8	14.7	15.1		16
100041	9.5	9.7	11.0		11
100115	6.8	5.1	8.7	RE	
100261	8.8	8.4	9.0	RE	
100582	5.3	2.2		RE	
100673	11.6	13.0			13
100772		4.7	3.2	RE	